

Petro Nhoma A Eto So Abien

¹ Saa krataa yi fi Simon Petro a ɔyε Yesu Kristo somfo ne ne somafo nkyen,

ɔde rekɔma wɔn a esiane yεn Nyankopɔn ne yεn Agyenkwa Yesu Kristo trenee nti, wɔama wɔn gyidi a εsom bo te sε yεn de no ara pε no:

² Adom ne asomdwoe a εdɔcɔso a efi Onyankopɔn ne Yesu a ɔyε yεn Awurade no mmra mō so.

Onyankopɔn Fre

³ Onyankopɔn nam ne tumi so ama mo birib-
iara a εho hia ma asetena pa ne nyamesu.
Nimdee a yεwɔ wɔ nea ofi n'antuonyam ne nnepa
mu frεε yεn no na ama yεn saa tumi yi.

⁴ Onam n'antuonyam ne nnepa so ahyε yεn bɔ
a εsom bo yiye. Eno nti, mobεyε ne nyameyε no
adedifo na moafi nea wiase yi porɔwee a akɔnnɔ
bɔne de ba no mu.

⁵ Esiane saa nti, mommɔ mmɔden mfa nneyεε
a εho tew nka mo gyidi ho; na momfa nimdee
nka nneyεε a εho tew ho;

⁶ na momfa ahohyεso nka mo nimdee ho; na
momfa boasetɔ nka mo ahohyεso ho; na momfa
nyamesom pa nka mo boasetɔ ho;

⁷ na momfa onuadɔ nka nyamesom pa ho, na
momfa ɔdɔ ankasa nka onuadɔ ho.

⁸ Eyinom ne su pa a εho hia mo. Na se munya ma εdεcso a, εbεma mo ayε nnam wɔ yεn Awurade Yesu Kristo ho nimdeε mu.

⁹ Na obiara a onni bi no ye onifuraefo a ontumi nhu ade. Ne were afi se wɔahohoro ne ho afi ne bɔne dedaw no mu.

¹⁰ Enti me nuanom adɔfo, monyere mo ho wɔ dwuma no di mu, na enni mo ho adanse ampa ara se Onyankopɔn afrε mo, ayi mo atena hɔ afebɔɔ. Se moyε saa a, morenhintiw na morempa abaw nso.

¹¹ Se mofa saa ɔkwan yi so a, wɔbεma mo akɔ yεn Awurade ne yεn Agyenkwa Yesu Kristo Ahenni a eto ntwa da no mu.

¹² Ne saa nti daa mekaakae mo saa aseм yi a munim na ase atim wɔ nokware a moagye adi no mu no.

¹³ Misusuw se, eye se mmere dodow a mete ase yi, mεbɔ mo nkae wɔ saa aseм yi ho.

¹⁴ Minim se εrenkyε biara megyaw saa ɔhonam yi hɔ sεnea yεn Awurade Yesu Kristo daa no adi kyεrεsε me no.

¹⁵ Mεbɔ mmɔden se mεfa ɔkwan bi so ama moakae saa nseм yi bere biara wɔ me wu akyi.

¹⁶ Enyε anansesem na yεte bεka kyεrεsε mo wɔ yεn Awurade Yesu Kristo tumi ne ba a ɔrebεba no ho, na mmom yεahu na yedi ne kεseyε no ho adanse.

¹⁷ Yεwɔ hɔ bi na Agya Onyankopɔn hyεsε no anuonyam bere a nne bi fι Anuonyam kεsε mu kae se, “Oyi ne me Dɔba a ɔsɔ m’ani!” no.

¹⁸ Yεn ankasa tee nne no se efi ɔsoro reba bere a na yεne no wɔ Bεpɔw Kronkron no so no.

19 Eno nti εma yenza nkɔm a odiyifo no hyεε no mu gyidi yiye. Εse se mutie no yiye efise εte se kanea a εhyerεn wɔ sum mu kosi da a ade bεkyε ama anɔpa nsoromma ahyerεn wɔ mo koma mu no.

20 Eyinom nyinaa akyi no, monkae saa asem yi: Obiara nni hɔ a ɔnam n'ankasa so betumi akyere Kyerewsem mu nkɔmhyε ase.

21 Na nkɔmhyε biara mfi onipa pε mu, na mmom, Honhom Kronkron tumi mu na nnipa ka asem a efi Onyankopɔn.

2

Atoro Adiyifo No

1 Atoro adiyifo kɔc tete no mu, na saa ara nso na atoro adiyifo bεba mo mu ara ne no. Wɔbεma nkyerεkyerε bɔne a nokware nni mu na wɔapa Owura a ogye wɔn no, na εnam so ama ɔsεε aba wɔn so preko pε.

2 Nnipa bebree bεfa akwammɔne so na esiane nea wɔyε no nti, nnipa bεkasa atia nokware kwan no.

3 Saa atoro adiyifo yi nam wɔn sikanibere so bεto anansesem akyere mo de ape mo so mfaso. Wɔn temmufo siesiee ne ho akyε, na saa ara nso na wɔn seefo no nso asore agyina.

4 Onyankopɔn amfa abɔfo a wɔyεε bɔne no ho ankyε wɔn. ɔtow wɔn guu asaman sum mu baabi, guu wɔn nkɔnsɔnkɔnsɔn, na εhɔ na wɔretwεn atemmu no.

5 Onyankopɔn amma tete wiase no amfa ne ho anni. ɔmaa nsuyiri baa wɔn a na wonsuro Onyankopɔn no so. Wɔn a ogye wɔn nkwa

no ne Noa a ɔkaa trenee ho asem no ne nnipa baason bi.

⁶ Onyankopon buu Sodom ne Gomora fo de ogya ssee wɔn, de bɔɔ wɔn a wonsuro Onyankopon no kɔkɔ.

⁷ Ogyee Lot a ɔyε ɔtreneeni no fii nnipa nnebɔneyεfo nsam.

⁸ Na saa ɔtreneeni no te saa nnipa nnebɔneyεfo no mu; na afide a na saa nnipa no yε no adekyee ne adesae no haw no yiye.

⁹ Se ete saa de a, na ɔkyerε se Awurade nim ɔkwan a ɔfa so gye n'akyidifo fi ɔhaw mu, na onim ɔkwan a ɔfa so kora nnipa nnebɔneyεfo, twe wɔn aso de twɛn atemmuda no.

¹⁰ Ne titiriw no, eyi fa wɔn a wodi wɔn honam akɔnnɔ akyi na wɔpa Onyankopon tumi no ho.

Saa atoro akyerεkyerεfo yi wɔ akokoduru na wommu anuonyamfo a wɔwɔ ɔsoro no, efise wonsuro se wɔyaw wɔn.

¹¹ Na abɔfo a wɔwɔ ahoođen ne tumi sen saa atoro akyerεkyerεfo yi mpo nka nsemmonne mmu wɔn aten wɔ Awurade anim.

¹² Nanso saa nnipa yi ye wɔn nneɛma te se mmoa a tunni adwene, wɔwo wɔn se wɔnkyere wɔn nkum wɔn. Wogu nneɛma biara a wɔntε ase no ho fi. Wɔbɛsɛe wɔn se mmoa.

¹³ Wobetua wɔn ɔhaw a wɔma εbaa no so ka. Nea wɔn ani gye ho ne se wɔbɛyε biribiara a eye ma wɔn honam akɔnnɔ no awia ketee. Se wɔne mo to nsa didi a, egu wɔn anim ase. Efise saa bere no na wɔka nnaadaasem.

¹⁴ Wɔnhwehwε hwhee se mmea nguamanfo efise wɔpε se daa wɔyε bɔne. Wɔdaadaa nnipa a

wɔye mmerew kɔ bɔne mu. Wɔayen wɔn koma ama anibere. Wɔwɔ Onyankopɔn nname ase.

15 Wɔaman afi ɔkwan tee no so enti wɔayera. Wɔafa ɔkwan a Beor ba Bileam a ɔde ne sika a onya no ye bɔne no kɔfaa so no so.

16 Eyi ma wɔkaa n'anim wɔ ne bɔne no ho. N'afurum de onipa nne kasa de siw odiyifo no adammɔsem no ho kwan.

17 Saa nnipa yi te se asuti a ayow anaase omununkum a mframa bɔ no. Onyankopɔn de wɔn asie sum kabii mu wɔ baabi.

18 Wɔka ahantansem ne nkwaseasem na wɔnam wɔn honam akɔnnɔ ho nnaadaa so twetwe wɔn a wɔatwe wɔn ho afi nnebɔneye fo ho no.

19 Wɔhye wɔn ahofadi ho bɔ wɔ bere a wɔn ankasa ye bɔne nkoa efise onipa ye biribiara a edi no so no akoa.

20 Na se onipa sua yεn Awurade ne yεn Agyenkwa Yesu Kristo ho asem, na ɔnam so guan fi wiase yi mu akwammɔne so, na akyiri no ɔkɔ bɔne mu bio ma ɔdan bɔne ako a, εno de εyε hu sen ne kan no.

21 Se anka wonnim Kristo koraa a, anka eye ma wɔn sen se wobesua ne ho nsem na afei wɔbedan wɔn akyi akyere mmara Kronkron a wɔde maa wɔn no.

22 Nea εbaa wɔn so no kyere se, saa bε yi yε nokware. “Okraman san kɔtaforo ne fe na prako a wɔaguare no no nso koguare wɔ dontori mu.”

3

Awurade Ba A ɔbeba Bio No

¹ Adɔfonom, eyi ne krataa a eto so abien a makyerew abre mo. Mekyerew se mede rebækae mo, de akanyan mo adwene.

² Mepe se mokae nsem a adiyifo Akronkron no kaa no mmere bi a atwam no ne mmara a efi Awurade ne Agyenkwa a wɔde faa mo asomafo so maa mo no.

³ Nea edi kan no, esε se mote ase se nna a edi akyiri no mu no, nnipa bi bεba a wɔn ara wɔn honam akɔnnɔ na ebedi wɔn so. Wobedi mo ho few

⁴ aka se, “ɔhyεs mo bɔ se ɔbεba. Wanka? Na ɔwɔ he? Yεn agyanom awuwu dedaw, nanso biribiara te se nea ete fi adebɔ mfiase!”

⁵ Wɔhyε da ma wɔn were fi nokware no se, efi tete na Onyankopɔn kasa maa ɔsoro bae, na wofis nu mu de nsu yεs asase.

⁶ Akyiri no wɔde nsuyiri bεsεee saa bere wiase no.

⁷ Nanso Onyankopɔn ahye se ɔsoro ne asase ntene hɔ nkosi atemmuda. Afei wɔbεsε ogya wɔ mu de asεe nnebɔneyεfo.

⁸ Nanso anuanom, mommma mo were mfi ade baako se Awurade ani so de, nsonoe nni da koro ne mfe apem ntam. Ne fam de, abien no nyinaa yε pε.

⁹ Awurade ntwentwεn ne nan ase wɔ ne bɔ a wahye ho senea ebinom susuw no. Mmom ɔwɔ mo ho ntoboase, efise ɔmpε se wɔbεsε obiara, na mmom ɔpε se obiara sakra fi ne bɔne ho.

¹⁰ Na Awurade da no bεba se ɔkorɔmfo. Da no, ɔsoro bεbɔbɔ mu na ayera na wim nneεma bεhyew na asεe na asase ne so nneεma nyinaa nso bεda adi.

11 Na sε saa ɔkwan yi so na wɔbεfa aseε ade nyinaa a, na ɔbra bεn na εse se wobɔ? Ese se mo bra ye kronkron na mode mo ho ma Onyankopɔn.

12 Monhwε saa da no kwan na monyε mo nneεma pεrεεpε; da a Onyankopɔn bεtɔ ɔsoro mu gya na wim nneεma anan na ayera wɔ ogyaframa mu no.

13 Nanso yεtwεn nea Onyankopɔn ahye yεn ho bɔ no, ɔsoro foforo ne asase foforo a εhɔ na trenee bεtεna.

14 Enti anuanom, mugu so retwεn da no, mommɔ mmɔden se mobεye kronkron a mfomso biara nni mo ho wɔ Onyankopɔn anim na mo ne no atena wɔ asomdwoe mu.

15 Monkae nhu se Awurade wɔ ntoboase efise ɔpε se obiara nya nkwegye. Eno na yεn nua Paulo nam nyansa a Onyankopɔn de maa no no so kyerεw mo no.

16 Saa ɔkwan koro no ara so na ɔfa kyerεw ne nkrataa no na saa nsem yi ara so nso na ogyina kyerεwee. Wɔn a wonnim na wɔnnyε den no ntumi nkyere nsem bi a εyε den wɔ ne nkrataa no mu no ase yiye. Saa ara na wɔyε Kyerεwsεm nkae no de ɔsεe ba wɔn so no.

17 Nanso anuanom, esiane se wɔadi kan abɔ mo kɔkɔ no nti, monwεn na wɔn a wonni mmara so no mfomso no antwe mo amfi mo tebea pa hɔ.

18 Munyin wɔ yεn Awurade ne Agyenkwa Yesu Kristo dom ne nimdee mu.

ɔno na anuonyam nka no mprempren ne daa.
Amen.

**Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™
Twi: Biblica® Wonhia εho kwamma nhoma
Akuapem Twi Nkwa Asɛm™ (Bible)**

copyright © 2020 Biblica, Inc.

Language: Akuapem Twi (Twi)

Dialect: Akuapem

Translation by: Biblica, Inc.

This work is made available under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA). To view a copy of this license, visit <http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0> or send a letter to Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Biblica® is a trademark registered by Biblica, Inc., and use of the Biblica® trademark requires the written permission of Biblica, Inc. Under the terms of the CC BY-SA license, you may copy and redistribute this unmodified work as long as you keep the Biblica® trademark intact. If you modify a copy or translate this work, thereby creating a derivative work, you must remove the Biblica® trademark. On the derivative work, you must indicate what changes you have made and attribute the work as follows: "The original work by Biblica, Inc. is available for free at www.biblica.com and open.bible."

Notice of copyright must appear on the title or copyright page of the work as follows:

Biblica® Open Akuapem Twi Contemporary Bible™

Copyright © 1996, 2020 by Biblica, Inc.

"Biblica" is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. Used with permission.

You must also make your derivative work available under the same license (CC BY-SA).

If you would like to notify Biblica, Inc. regarding your translation of this work, please contact us at <https://open.bible/contact-us>.

Biblica® is a trademark registered in the United States Patent and Trademark Office by Biblica, Inc. and may not be included on

any derivative works. Unaltered content from open.bible must include the Biblica® trademark when distributed to others. If you alter the content in any way, you must remove the Biblica® trademark before distributing your work.

This translation is made available to you under the terms of the Creative Commons Attribution Share-Alike license 4.0.

You have permission to share and redistribute this Bible translation in any format and to make reasonable revisions and adaptations of this translation, provided that:

You include the above copyright and source information.

If you make any changes to the text, you must indicate that you did so in a way that makes it clear that the original licensor is not necessarily endorsing your changes.

If you redistribute this text, you must distribute your contributions under the same license as the original.

Pictures included with Scriptures and other documents on this site are licensed just for use with those Scriptures and documents. For other uses, please contact the respective copyright owners.

Note that in addition to the rules above, revising and adapting God's Word involves a great responsibility to be true to God's Word. See Revelation 22:18-19.

2021-04-09

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 18 Apr 2025 from source files dated 29 Jan 2022
db9c1a75-e6f7-5999-979b-02f8eb612f40